t3_cqc_the3 (TMYzfFaGC6NagctHE8MJLpg5ve9xacGx2F6)

October 27, 2020

Let $m1\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3\_cqc\_the1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_cqc\_the1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_cqc\_the1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1\_tarski\ (k1\_tarski\ X0)\ X1) \Leftrightarrow (X0 \in X1) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0))) \Rightarrow (v1\_cqc\_the1\ (k1\_cqc\_the1\ X0\ X1)\ X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ X1)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ X0)) \Rightarrow (k6\_domain\_1\ X0\ X1 = k1\_tarski\ X1) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0) \Rightarrow (\neg v1\_xboole\_0\ (k3\_cqc\_lang\ X0)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ X0\ X1) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ X0)) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ X0))\Rightarrow (m1\_subset\_1\ (k6\_domain\_1\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ X0)) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k9\_qc\_lang1\ X0))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_qc\_lang1\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0))))\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k1\_cqc\_the1\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0))\Rightarrow((r3\_cqc\_the1\ X0\ X1\ X2)\Leftrightarrow(X2\in k1\_cqc\_the1\ X0\ X1)))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)))\Rightarrow((X2=k1\_cqc\_the1\ X0\ X1)\Leftrightarrow(\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow((X3\in X2)\Leftrightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)))\Rightarrow(((v1\_cqc\_the1\ X4\ X0)\wedge(r1\_tarski\ X1\ X4))\Rightarrow(X3\in X4)))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(v1\_xboole\_0\ X1)) \tag{12}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_cqc\_lang\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)))\Rightarrow(((r3\_cqc\_the1\ X0\ X3\ X1)\wedge(r3\_cqc\_the1\ X0\ (k6\_domain\_1\ (k3\_cqc\_lang\ X0)\ X1)\ X2))\Rightarrow(r3\_cqc\_the1\ X0\ X3\ X2)))))$$